

# Vuk'uzenzele

O e tlisetšwa ke Dikgokagano tša Mmušo (GCIS)

English / Sepedi

Dibokwane 2022 Kgatišo 2

## Badirabosenyi ba bomenetša mabapi le COVID-19 ba golegilwe

**B**atho le dikhamphani tše di bego di kgatha tema ka bomenetšeng bja go amana le dithentara tša mmušo tša mabapi le ditlabelo le ditirelo tša Bolwetši bja *Coronavirus (COVID-19)* ba rwešwa maikarabelo go ditiro tša bona.

Pego ya mafelelo ya Lekala la Dinyakišo tše di Ikgethi-lego (SIU) ka ga dinyakišo tša lona mabapi le dipelaelo ka ga tshomisobošaedi efe goba efe ya ditšhelete tša COVID-19, go ralala le makala a mmušo le a phraebete ka moka e sa tšwa go dumeliswa ke Mopresidente Cyril Ramaphosa gore e lokollwe e fiwe setšaba.

Pego ye ke kgato ye bohlokwa ka ntweng kgahlanong le bomenetša le tshomisobošaedi ya ditšhelete ka lekaleng la mmušo le la phraebete, a realo.

Ka Mosegamanye 2020, Mopresidente Ramaphosa o ile a dumelela gore SIU e dire dinyakišo. Ka yona

nako yeo, o ile a tshepiša gore ge SIU e hweditše bohlatsa bja gore molato wa bosenyi o dirilwe, e tla gapeletšega go romela bohlatsa bjoo go Tirelotaolo ya Boseskiši ya Bosetšaba (NPA).

SIU e ile ya fiwa maatla a go phethagatša ditshepedišo tša melato ya bosenyi gore go hwetšwe ditšhelete go ditshenyo goba go ditahlegelo tše di hweditšwego ke mmušo.

### Tše pego e di utollotšego

SIU e nyakišištše dikontleraka tše 5 467 tše di abetšwego baabi ba ditirelo ba 3 066, tše di bitšago palomoka ya R14.3 pilione.

Dinyakišo mabapi le dikontleraka tše 4 549 di phethilwe, gomme tše 2 803 tša tšona di hweditšwe di se molaong. Se se fihla go 62% ya dinyakišo tše di phethilwe.

"Dinyakišo tše di be dinepištše batho le dihlongwa tše di bego di dumela gore di ka šomiša bošaedi seemo



sa bosetšaba sa go ba kotsing ka nepo ya go ikhumiša lego homišabao ba dirišanago le bona go šomiša ditšhelete tša mmušo bošaedi," Mopresidente a realo.

O tlaleeditše ka gore ga go amogelege gore dikontleraka tše ntši ka tsela ye

tše di amanago le go pholosha maphelo le go šireletša go iphediša ga batho di ka be di abilwe ka fao go sa amogelegego, di se molaong goba di le tša bomenetša.

"Dinyakišo tše di bontšha

boikgafo bja rena bja go tumola bomenetša ka medu le go šomana le badirabosenyi," gwa bolela Mopresidente Ramaphosa.

E tšwelapele letlakaleng la 2

**Se o swane-tšego go se tseba ka ga PreP  
Letlakala 7**



**Maswao a temošo mabapi le ngwana wo a tshwenywago  
Letlakala 6**



IKGOKAGANYE LE RENA GO Vuk'uzenzele @VukuzenzeleNews

Diwepsaete: [www.gcis.gov.za](http://www.gcis.gov.za) Emeil: [vukuzenzele@gcis.gov.za](mailto:vukuzenzele@gcis.gov.za)  
[www.vukuzenzele.gov.za](http://www.vukuzenzele.gov.za) Mogala: (+27) 12 473 0103

Tshedimosetso House:  
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083



Go bala Vuk'uzenzele Ikhweletše GOVAPP go:



Nyaka SA Government go Google playstore goba go appstore

**VUK'UZENZELE KE MAHALA, GA E REKIŠWE**

### E tšwelapele go tšwa letlakaleng la 1

Pego ya mafelelo e bolela ka bottlalo mabapi le melato yeo SIU e e rometšego go NPA, go dikgoro tša mmušo le go dihlongwa ka lekaleng la mmušo le go batšeakarolo ba bangwe. NPA e tla pheta tshepedišo ye ya go golega badirabosenyi le go rarolla mafokodi ao a bonwego ke dinyakišo tša SIU, Mopresidente a hlaloša bjalo.

### Kgato ye e tšerwego

Go tloga mola go thomišwago ka dinyakišo, SIU, ka go šomišana le ditheo tše dingwe, e bile le kgatelopele ye e latelago:

- Melato ye 45, ya boleng bjo bo kopantšwego bja R2.1 pilione, e ngwadište le Kgorotsheko ye e Kgethegilego ya Melato ya tša Bomenetša, Tsogolekobong le Ditshepedišo tša Ditšelete ka fao go Sego Molaong. Kgorotsheko ye e kgethegilego e filwe mošomo wa semolao wa go hwetša ditšelete tša mmušo tše di utswitšwego ka tsela ya ditiro tša bomenetša, tsogolekobong 1e ditshepedišo tša ditšelete ka fao go sego molaong, le go phethagatša magato a tshekišo kgahlanong le badirabosenyi;
- Melato ye 224 e rometšwe gore go tšewe magato a kgalemo kgahlanong le bahlankedi ba mmušo goba ba dihlongwa tše;
- Melato ye 386 e rometšwe go NPA, gomme ye meraro e rometšwe gore e tšeelwe sepheto ke kabinet;
- Melato ye 330 e rometšwe gore e tšeelwe sepheto ke bolaodi ba ka mešomong, go akaretšwa go magato a dikiletšo (gore badirabosenyi ba se kgone go šomela mmušo).

Go ya ka pego ye, palomoka ya R551.5 milione (ya boleng bja kheše le dithoto) e tlo hwetšwa, mola R34.2 milione yona e šetše e hweditšwe go

fihla mo lebakeng le.

Dinyakišo tše di thibetše tahlegelo ya R114.2 milione, gomme tša emiša dikonteraka tša boleng bja R170.4 milione.

SIU e emetše gore melato ye e phethwe magareng ga Hlakola le Moranang 2022, pele ga ge go ka romelwa pego ya tlaleletšo go Mopresidente mafelelong a Phupu.

Pego ye ga e akaretše dintlha tša dinyakišo tše di tšwelago pele ka ga dipelaelo tše di amogetšwego ke SIU ka morago ga letšatši la mafeleleo leo le bego le beetšwe pego ya mafelelo.

Tšona di akaretša dinyakišo ka ga baabaditelo ba 476, bao ba amegago

dikoterakeng tše 964, tša boleng bja go feta R961.6 milione. Dipoelo tša dinyakišo tše, Kantoro ya Mopresidente ya realo, le tšona di tla fiwa ka pegong ya Phupu.

Mopresidente o lebogile SIU ka mošomo wo e o dirilego mo dikgweding tše di fetilego tše 18, le gape babegabosenyi le dihlatsi tše dingwe tše di fanego ka tshedimošo go banyakiši. ①

Setšhaba se ka thuša ka ntweng ya go fedisa bomenetša ka dihlongweng tša mmušo ka go bega ditiro tša bomenetša go mogala wa dinako ka moka wa SIU  
mo go **08000 3777 4**.

## CACH e kgokaganya baithuti le dibaka tša go ithuta

### Silusapho Nyanda

**B**afsa bao ba sego ba hlwa ba hwetša dikgoba ka dihlongweng tša thuto ya godimo ba ka kgopela thušo go Lefelo la go Thuša Barutwana bao ba Hlaetšwego ke Dikgoba Ditheong tša Thuto ya Godingwana (CACH).

CACH ke tirelo ya inthaneteng ya mmušo yeo e laolwago ke Kgoro ya Thuto le Tlhahlo tša Godingwana (DHET). E thuša bao ba nyakago go fihlelela dithuto tša yunibesithi, tša dikholetšhe tša Thuto le Tlhahlo tša Sethekniki le tša Matsogo tša Godingwana (TVET) le bao ba nyakago go fihlelela dibaka tša tlhabollo ya mabokgoni.

"Ditirelo tša CACH di thomile go hwetšagalaga go thoma ka la 24 Pherekong 2022 gomme di tla tswalelwka ka la 31 Mopitlo go thuša bao ba nyakago go tsenela dithuto tša godingwana eupša ba lebane le ditlhohlo tša go hwetša sekgoba," gwa bolela Tona ya Thuto le Tlhahlo tša Godingwana Ngaka Blade Nzimande.

CACH e ka thuša bao ba

dirilego dikgopelo tša sekgoba ka yunibesithing goba ka kholetšeng ka 2021 eupša ba se ba fiwa sekgoba ka thutong yeo ba e kgethilego.

DHET e hlalošitše gore se ka tlwaelo se direga ge modiradikgopelo a sa fihlelele dinyakwa tša maleba goba ge sehlongwa sa thuto se fihlile magomong a palo ya baithuti bao e ka kgonago go ba ngwadiša.

CACH e tla lebiša bakgopedi go ditirelo tša go ba hlaha ka tsebo ya dirutwa tša mešomo ka go fapano gomme fao go kgonagalago, ya ba fa sebaka sa gore ba fiwe dikgoba tše di sa lego gona ka diyunibesithing le ka dikholetšeng tša TVET goba le ka dikgobeng tša go ithutela mešomo tša ka Bolading bja Lekala la Thuto le Tlhahlo (SETA), ka ntle le gore ba ye sehlongweng sefe goba sefe.

CACH e ka thuša bao ba



le di-SETA di ka kgona go fihlelela tshedimošo ye e bolokilwego ya CACH go nyaka batho bao ba fihlelelaggo dinyakwa tša dikgoba tše di sa lego gona.

"Dihlongwa tša thuto le godingwana le tšona di tla kgona go fihlelela tshedimošo ya badiradikgopelo go CACH, ge badiradikgopelo ba šetše ba ingwadišitše ebile ba loutile dipoelo tša bona tša Marematlou. Mnisi.

Badiradikgopelo bao ba ingwadišetšago CACH ba swanetše go romela dintlha tša bona, go akaretšwa dirutwa tše ba batlago go ithutela

tšona. Badiradikgopelo ba na le kgetho ya go amogela goba go gana dikgoba tša go ithuta tše di lego go lenaneo la CACH.

Dihlongwa tša thuto ya godingwana le tšona di tla kgona go fihlelela tshedimošo ya badiradikgopelo go CACH, ge badiradikgopelo ba šetše ba ingwadišitše ebile ba loutile dipoelo tša bona tša Marematlou.

Mnisi o bolela gore CACH e thuša gape baithuti bao ba sego ba hlwa ba tšea sepheto mabapi le dikgetho tša mešomo ka go ba romela go Tirelo ya DHET ya go Ditirelo

tša go Hlahla Badiradikgopelo ka Tsebo ya Dirutwa tša Mešomo ye ba ka Ithutelago yona ya Lesolo la Khetha. ①

**Ingwadiše go CACH ka WhatsApp Chatbot (078 776 8660), ka SMS \*134\*225# goba inthaneteng go cach.ac.za. Go hwetša tshedimošo ka bottlalo ka ga CACH, etela letlakala la Facebook go CACH\_SA.**



government  
communications

Department:  
Government Communication and Information System  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Tel: 012 473 0353

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za

Address: Private Bag X745, Pretoria, 0001

Acting Head of  
Editorial and Production  
Tyrone Seale | [tyrone@gcis.gov.za](mailto:tyrone@gcis.gov.za)

Acting Editor-in-Chief  
Zanele Mgadi | [zanelemgadi@gcis.gov.za](mailto:zanelemgadi@gcis.gov.za)

Managing Editor  
Irene Naidoo | [irene@gcis.gov.za](mailto:irene@gcis.gov.za)

### Writers

More Matshediso  
Silusapho Nyanda

### Senior Designers

Tendai Gonese | Benny Kubjana

### Production Assistance

Jauhara Khan | Sebastian Palmer

### Language Practitioners

Nomgcibelo Motha | Boitumelo Phalatse  
Thandolunye Magudulela | Sizwe Ziqubu

Vuk'uzenzele

is published by Government Communications (GCIS)

All rights reserved. Reproduction of the newspaper in whole or in part without written permission is strictly prohibited.

Printed by:

Distributed by:



# Melao ye meswa e maatlafatša ntwa kgahlanong le GBV

**N**gwageng wo o fetilego, ke amogetše lengwalo go tšwa go seholpha sa badudi bao ba amegilego bao ba bego ba ipiletša go mmušo go šireletša basadi le bana ba naga ye go ditiro tša dikgaruru.

Bona ba be ba bolela ka go oketšega ga ditiro tša go kata le tša tlaišo ya tša thobalano, ba ngwadile gore bjalo ka basadi ba tšwela pele go phela ka letshogo; ba lahlegelwa ke tshepo ya bona go molao.

Ke ile ka amega le go kgawthega maikuthlong kudu kege ba hlaloša letshogo leo basadi ba naga ya rena ba phelago ka lona ka mehla.

Ge re arabela tlaišego yeo basadi le bana ba phelago ka tšona re fetišitše melao yeo e hlmetšwego go ba šireletša. Eupša le ge re na le dikotlo tše di phethagatšwago ka nepo ya go tloša badiraditiro tše setšhabeng, basadi le bana ba tšwela pele go tlaišega le go hlokofala.

Ke sa tšwa go saenela dikarolo tše tharo tša melao ye e hlamilwego mo nakong ye e sa tšwago go feta tše di phethagatšago ditshepišo tša rena ka nepo ya go maatlafatša tshepedišo ya tirišo yatoka go bosenyi, go tšwetša pele boikarabelo go ralala le mmušo le go hloema thekgo go batšwasehabelo e lego se bohlokwa go matsapa a rena ka moka.

Molaophetošwa o moswa wa Bosenyi le Merero ye e Amanago le Yona) o dira gore tlaišo ya tša thobalano le tlaišo ya bao ba sego ba itekanelo monaganong e be bosenyi, ebile o hlagiša gore melato ya tša thobalano kgahlanong le bao ba sego ba itekanelo monaga-

kotsing ya tlaišo gore ba se be batšwasehabelo gape ka go dumelela dikgorotshoko go thwala batsenagare bao e lego gore ngwana, mogolofadi goba motšofadi a ka botsološwago ke bona dipotšišo ka ditshepedišong tša tsheko.

Se se dumelela gore go be le tšhomisyo ya tlaleletšo ya bohlatsa ka mokgwa wa linki ya kgatišo ya mantšu le bidio. Se se thuša go šireletša dihlatsa gore di se kwešwe bohloko, go thibela dititelego tše di sa kwagalego le go boloka ditshenyegelo ka ditshepedišong tša tsheko.

Molao o moswa o maatlafatša kudu maemo a peila mabapi le bosenyi bjo.

Mosekišo yo a sa ganetšego peila ka melato ye itšego o swanetše go ba le mabaka a gagwe ao a ngwadilwego.

Kgorotshoko e swanetše go lekodišiša ditšhošetšo dife goba dife tša dikgaruru tše di dirwago kgahlanong le mongongoregi le go mai-

kullo a mongongoregi mabapi le polokego ya gagwe. Ka ntle le ge kgorotshoko e kgotsofetše gore go na le maemo ao a kgethegilego ao a dirago gore mosenyi a lokollwe ka peila, mosenyi yoo o swanetše go ganetswa ka peila.

Molaophetošwa o moswa wa Bosenyi (wa Melato ya Thobalano le Merero ye e Amanago le Yona) o dira gore tlaišo ya tša thobalano le tlaišo ya bao ba sego ba itekanelo monaganong e be bosenyi, ebile o hlagiša gore melato ya tša thobalano kgahlanong le bao ba sego ba itekanelo monaga-

nong e swanetše go ngwalwa ka go Retšistara ya Bosetšhaba ya Basenyi ba tša Thobalano (NRSO).

Re arabile boipiletšo bja gore re maatlafatša taolo ya NRSO.

Batho bao ba bonwego molato wa tša thobalano kgahlanong le bana goba le bao ba sego ba itekanelo monaganong, bao ba bonwego molato peleng ka ditiro tše, gomme ba rometšwe kgolegong dikgwedi tše di fetago tše 18 ba ka dira kgopelo ya gore maina a bona a tlošwe retšistareng ka morago ga mengwaga ye 20.

Molao wo o tšwela pele go laola maikarabelo a go bega molato go batho bao ba tsebago gore melato ya tša thobalano e dirilwe kgahlanong le batho bao ba lego kotsing.

Molaophetošwa wa Di-

kgaruru tša ka Malapeng o hlokometše a mangwe a maemo ao a hlakahlakanego a dikamano tša dikgaruru tša ka malapeng.

Re maatlafaditše tshepedišo ya go hwetša taelo ya tšhireletšo ye e tšwago maphodiseng, gomme ra katološa maemo ao ka ona taelo ye e ka kgopelwago ka fase ga ona.

Re rarollotše bothata bja gore basadi le bana ba dirwe batšwasehabelo le ge e le gore ba na le taelo ya tšhireletšo ye e tšwago maphodiseng, goba le ge ba le gare ba dira kgopelo ya tšhireletšo go tšwa maphodiseng.

Ge kgorotshoko e dumela gore mongongoregi o kotsing ye e ka hlagago mo nakong ye e sa fetšego pelo e ka fana ka taelo ya tšhireletšo

ka bjako ka ntle le go swanela ke go fa moarabi tsebišo ya kgorotshoko ya go tla go ikaabelo ka tshekong go kwa lehlakore la gagwe pele e ka ntšha taelo ya yona.

Se bohlokwa ke gore, ge kgorotshoko e efa motho yo a pharwago ka molato wa dikgaruru tša ka lapeng peila gomme a se a fiwa taelo ya tšhireletšo ya go mothibela go kopana le motho wo a mo pharago ka molato, kgorotshoko e swanetše go mo fa taelo yeo ka morago ga go mmitša gore a tle go ikarabela.

Ge kgorotshoko e fana ka taelo ya tšhireletšo e swanetše gore ka lona lebaka leo e laele gore go fanwe ka taelo ya go golega mosenyi, yeo e fegilwego, gomme taelo yeo e swanetše go fiwa tirelo ya Maphodisa ya Afrika Borwa (SAPS).

Ge leloko la maphodisa la SAPS le belaela gore mongongoregi o kotsing ka lebaka la ge taelo yeo e tshetšwe, o swanetše go golega mmelaelwa yo a filwego taelo yeo ka bjako.

Molao wo bjale o šireletša ka botlalo batšofadi go ditiro ka moka tša dikgaruru tša ka malapeng, ebile o dumelela bangongoregi go dira kgopelo ya ditaelo tša tšhireletšo inthabneteng, go realo e le go ba bolokela nako le ditshenyegelo tša maeto a go ya dikgorotshekong.

Go šireletša bangongoregi kgahlanong le go tlaišwa go tšwela pele, kgorotshoko e ka fana ka tsebišo ya Tlhokomedišo ya Polokego yeo e tlago nyaka

gore leloko la SAPS le dule le kgokagana kgafetšakgafetša le mongongoregi ka ntle le gore motho yo a mo tlaišago a tsebe.

Batšwasehabelo ba Dikgaruru tša Bong (GBV) gantsi ba ngongorega gore ga ba swarwe gabotse goba gore dingongorego tša bona di phaelwa thoko ge ba tliša dingongorego ditešeng tša maphodisa. Maloko a SAPS ao a palelwago ke go obamela ditlamego tša bona ka fase ga molao wo o moswa batla bonwa molato wa mai-tshwaro ao a sego a dumelawa.

Batho ka moka ba bagolo bao ba tsebago goba bao ba belaelago gore dikgaruru tša ka malapeng di a dirwa kgahlanong le ngwana, le motho yo a sego a itekanelo ka monaganong goba le motšofadi ba tlamega go bega ditiro tše go modirelaleago goba go maphodisa.

Go palelwago ke go dira seo ke molato wa bosenyi.

Se se dira gore molawana wa gore dikgaruru kgahlanong le basadi le bana ke maikarabelo a yo mongwe le yo mongwe e be molao.

Go fetišwa ga melao ye meswa ye ke kgato ya go phethagatša se. Eupša se ga se tharollo. Sa mathomo re swanetše go thibela gore dikgaruru le tlaišo di direge.

Ge re šoma mmogo bjalo ka setšhaba, re swanetše go šomiša go bolela ga rena, boikgafo bja rena le go ba le sebete ga rena go fedisa dikgaruru tše didirwago ke banna kgahlanong le basadi le bana.❶